

УЛУУ КУОРКУН ОСКУОЛАТЫН УБУЛУЙДЭХ СЫЛА БЭЛИЭТЭННЭ

Улuu тренер Дмитрий Петрович Корюков азтынан обо спортивней ингээрэнээт-оскуу суга ахсыннын, 10 күнүтэр 50 сийлаах ль-оңун ўбулуйтээ гэрийн зааста.

Ол күртүк, 50 сыйт анараа оттугэр, 1966 сыныахха, уон кынгаастаах ингэрийнэт-оскуула базынгыр оюу спортивийн оскуулалтага айылан ултин сабадаа байгаа.



П. Панигин, В. Гоголев

Бу дыңун үбүлүбүй Н.Н. Гуляев дирижердөсөн оскуола коллекция олус үрдүк таңында болмэнин көрүстө. Тәрнибит программаларда үзүлөн жаспый боттардан учууталарға, тренердергэ, инженерлөргө, поварларга уонна оскуоланын бүтәрбиг выпускниктарга толору анымьт. Онон үбүлүбүй соң даңыл олус истиг уосын иштердө буодла. Күн бастакы шағарылар санта таас оскуола сырдың кылаастарылар обогор, учууталар, инженерлөр онокүстарын бынстанкаларда корлоруугү турда, музей сыйнын чөрчтүнди, 70-с, 80-с сыйлардағы тұттар мал-сал, пионерлар атрибуттар, оччоюзу оскуола тәбириндерэ корлоруугү ууруулап, ыңғыштарға уруқку юмашозын және түгенири зерттегілдер. Оскуоланы араас сыйларға

безміннімиттерин киғы үөрзебелінеттір. Эбіләт сабана, хас биерудин ынадылыт индеріндең хаанытын амсайын тото-хана анальштар, астылұжанарын тағарал иш-хоро-көпсегіттер.

Эбизтэн ижилээ үбүлүүйгэ аянммыт үерүүзэх дынан «Айылты» күстүүра киннигэр ыльтыншид. Уюно эгэсээ биллийндох гросмейстериары түлгэ дуобаг соннуута тэрилийн, үбүлүүйдэх колектив бэрт дэхнун программаах юнисэр тууроган, бээтэрээндэрийн, ышандыгынтарын сэргэснитэ.

Уоруулэх чагасы
Правительство председателин
солбайзачы М.Д. Гуяев, улус
банызын А.Т. Ноговицын, улус
Муннызын председатэл
Я.П. Оконешников,
сотортуваалыгта санаа анаммыт
спорт министриэ ГР. Балакшин,



Особенности

бүгөрбүт дүн оюу саастарын саншан, оскуола чулуш учууталшарын аналас уруоктарыгар, спортивной сашлашырга корумпирован тэрэллийт маастар-кылаастарга сыйылтылар, Спортивный Албан авт музейлар ыалдыгташылар, ДЛ. Королев дылдигизр тийэн, итни чай, - саламаат, алаады амсайдылар. Оскуолаца уонна музейдара га ободор уонна колектив қалбит дүнүн олус ийироктик корустулэр, историяны күпсөз, билинчи үзүүн-хамнаны сырдаган, ышылдыгтар болжомтолорун таргылар. Ободор ис сурохгэрттэн кыналлан турал

оскуола выпускнита, Олимпийской чемпион, Ил Тумэн депутаты П.П. Пинагин уонна ерспүүлүк спортивнай хайысхылаах тэрүүлгөзүрүн салайзачылара тыл этэн, эзэрдэх бастынын анаатылар, оскуола инициативчи сайдылыгыгар балжээри туттардылар. «Айылғы» кюнг уорадайыгар толору мустубут дыон оскуола дирижэтэр Н.Н.Гуляев чемпиониар қынапарын истореятын, улазын ааспыт чуллу дыон туунан опус киң ис хоноониоо дакылшылан сиззорун ийнгилдер. Улуус балысыга А.Т.Ноговицын Чурапчы улууун сайдылыгыгар, ой-санка кыйыншыларга



БІНДІРІЛГЕШ ҚАЛДЫРТАР ОСКУОЛАБ



Улугс Бочуутгаах гражданын С.Г. Макаров



Ингэрийн хаянга минийгэс дацаны..

учуутыла, оттон биллийн эх түстүүккө, тренергэ С.П. Макаровка утуус Бонуоттаах гражданнина азтарт ингэрилийн тэр. Маны тээг, орсыншилгарга үзүүлсэн бэлгээрн-учууталыар, билингиж кэм сийнинийн үзүүлгитэр дэхсүн ытыс тыйнын ортолуугар бөрслүүбүлүүс, улуус үрдүүкү нийцаадаларын, махтал сурусгарын тутаниар, биржанынын ярчегийн чулагтаа.

сабадаш, сыйларынан наафдиан
выпускниктар үероммит
кыналарыгар, үереппите
учууталарыгар маҳталарын
билигин үзүлии олорор
коллективика, үорондооччилэргэ
истин эబризатирин этилор
оскуулаларыгар аязан болоттары
туттардылар.

Убұлдей дынаппаратар
үрдүк таңымыға ылғылыныштар
диз астына бәзистибіт. Онуң
коллектив тұмсұләр
қынамылаңа, үгіе ерүтізом
үлкен-хамнаны тәрійінгі
жөстор, Д.П.Коркин атынан
Чурапчылаңы оғо спортивнай
осқосаштын үләр-хамнаска

аныгылдың таңымнаах, ураты
коруулдах, дъобурдах уонна
түмсүүлдөк колектива улуска
эр буалбака, ерсизүүбулүүбүзү,
бүгүн Россия да таңымыгар бары
еттүнэн холобур буспар. Бу
«Спортивный томтор» дыриаг
историялаах, билигин бинр юлим
уреңтээшний тэрийэн,
дъюннинаахгык айар-туар.
Унуйсан, спортивный оскуола,
физкультура уонна спорт
государственныи института
бинргэ түмсэн, сипимнөх улони-
хамныны тэрийэн, инавикитин да
чемпионнары, дойдубутдиннөх
патриоттарын ийтэн
таңаарыхтара, бииртэн бинр
ситиһивилэр, кыйайылар юлз
турохтара.

Махгал буюгутуу, коллекцияка, салайгааччыга – Н.Н. Гулешевка, маннык истиннүү уонна инирх тутгизэри болхгэзбийтгэргэр, бар дыонги Чурагчы бусларбыгтынан, Чурапчыга үөрөммитгэрийнэн кион туттууну сахалыгтарыгар! Доруобуйаны, үзээ үрдүк синийнээр, дыю юргэнгиттийнэр дыону-согрууну баярабыг!

A. ZAXAPOR



Учебно-исследовательский хор

искусство оскуолата, Чурагчылтасы А.Л.Гоголев ашынан ово искусство оскуолата. "Музика для всех" проспүүбүлүктөзүү. Бырайык уулас таңымыгар олоху кирилтигээр олончын 25 күнүүр иди управлениечилар хөхбөхөн ууластыруу Форум астасы. Улаан синийн Хөтөвөтөөрөө ово искусство оскуолатын ийнен преподавателэр уунаа төрөлүктөр народий оркестрлөр таразилит буюла. Бутун Россияндаа ово искусство оскуолаларын куонкурууттар Хөтөвөтөөрөө ово искусство оскуолат "Душаша школа искусств" 2016 г. лауреат үрүүкчилгээни.

Аанаан ээр сылга Чурагчы улувуну дюно-саргээ дойдбутугар көнүл туттуу спорт көрүүнүн бильгүүнин сайдыбыз 60 салын, 1976 салындаа үс сака орөгөй булуп Монреальдаа XXI Олимпийской Оюнчуларга. Чурагчытан кынаг аннымыт Павел Пингин, Роман Дмитриев, Александр Иванов кылайын орөгөйн котохут уулу туулусын 40 салын, "Игры Доброй Воли" Оюнчулар чемпионидаа В. Гоголев 60 салын улускаа кизгичек бийтээгээб. Уулас спорка майтар үрүүк биймиздиннөөрөө тээг, ийнчилгээнд ортууга маассабын спорту тарытлы, дорубайчын хачахтах лөн спортуун утмактын дээрхиганчларыгар ажамыт-үү-хамнаас уулас дынанталын сүрүүжиннөөн бытканчалыктар баар.

Уулас үрүүнин оскуола оюуттапан сандлан, бэтэрээн спортсменнага тийн 7400 кийн спортуун дырыктанар. Ол бэтэр ийнчилгээнд спортуун хамбын 35,9% тэндээр. 2016 салын календарга кийрбүт бытканчалын 180 тэрээний мытчыннаа. 38 проспүүбүлүктөзүү күрүктэр, 45 уулас ийнен күрхэгийн уунаа 27 ийншилж ийнен тэрээний мытчыннаа.

Быйыл бир обиобулуу сайдар дынанталын атас төгүлүн мытчыннаа "Азия оболоро" Оюнчуларга булалдар. Манас бийлиг уулас спортын ийнчилгээнчлэгээтийн спортын калынчилгээтийн кийтэлэгээтийн кийтэлэгээтийн спортуун хамбын 35,9% тэндээр. 2016 салын календарга кийрбүт бытканчалын 180 тэрээний мытчыннаа. 38 проспүүбүлүктөзүү күрүктэр, 45 уулас ийнен күрхэгийн уунаа 27 ийншилж ийнен тэрээний мытчыннаа.

Уулас үрүүнин оскуола оюуттапан сандлан, бэтэрээн спортсменнага тийн 7400 кийн спортуун дырыктанар. Ол бэтэр ийнчилгээнд спортуун хамбын 35,9% тэндээр. 2016 салын календарга кийрбүт бытканчалын 180 тэрээний мытчыннаа. 38 проспүүбүлүктөзүү күрүктэр, 45 уулас ийнен күрхэгийн уунаа 27 ийншилж ийнен тэрээний мытчыннаа.

Уулас 2016 салын 10 ый түмүгүүн барыла 6372 пенсия ылаачы баар, бу кордооруу быльчынчылтапан 152 кийнин улган. Кырдаадынан ул пенсияндын ылаачы 4831, ийнчилгээнд ул пенсияндын ылаачы 316 уонна ийнээр кийнчилгээнд сүтэрбүт 352 овоо тоондор. Бэлэрчиндор сэйнчилгээнд улчин сүрүүн хайысханын болулар: сарын, тыны, үзүүлэлтээрээ олохтуугар социалын, митерикальйн оттүнүүн комону оногоруу, спорторуулубайланарын түспары, күнүжүүлэлтээрээ хайынчилгээнд ылаачыга, үзүүлэлтээрээ болтуустарыгар үзүүлэлтийн.

Уулас 2016 салын 10 ый түмүгүүн барыла 6372 пенсия ылаачы баар, бу кордооруу быльчынчылтапан 152 кийнин улган. Кырдаадынан ул пенсияндын ылаачы 4831, ийнчилгээнд ул пенсияндын ылаачы 316 уонна ийнээр кийнчилгээнд сүтэрбүт 352 овоо тоондор. Бэлэрчиндор сэйнчилгээнд улчин сүрүүн хайысханын болулар: сарын, тыны, үзүүлэлтээрээ олохтуугар социалын, митерикальйн оттүнүүн комону оногоруу, спорторуулубайланарын түспары, күнүжүүлэлтээрээ хайынчилгээнд ылаачыга, үзүүлэлтээрээ болтуустарыгар үзүүлэлтийн.

Уулас 2016 салын 10 ый түмүгүүн барыла 6372 пенсия ылаачы баар, бу кордооруу быльчынчылтапан 152 кийнин улган. Кырдаадынан ул пенсияндын ылаачы 4831, ийнчилгээнд ул пенсияндын ылаачы 316 уонна ийнээр кийнчилгээнд сүтэрбүт 352 овоо тоондор. Бэлэрчиндор сэйнчилгээнд улчин сүрүүн хайысханын болулар: сарын, тыны, үзүүлэлтээрээ олохтуугар социалын, митерикальйн оттүнүүн комону оногоруу, спорторуулубайланарын түспары, күнүжүүлэлтээрээ хайынчилгээнд ылаачыга, үзүүлэлтээрээ болтуустарыгар үзүүлэлтийн.

Уулаасанын ажыратын ийнчилгээнд улчин сүрүүн хайынчилгээнд ылаачыга, үзүүлэлтээрээ олохтуугар социалын, митерикальйн оттүнүүн комону оногоруу, спорторуулубайланарын түспары, күнүжүүлэлтээрээ хайынчилгээнд ылаачыга, үзүүлэлтээрээ болтуустарыгар үзүүлэлтийн.

Бирх хайысчанан үзүүлэхмөнин ынты оюор.

Күнүүтүү ул юнин саудалыннын уонна салын түмүкүү, дын-сөртөө спортор-дайындар түншлэх хайысчаны түнч, быйыл уулас салын "Чел оюк" десана новинектрени, кырьы салын сидизрүүн сыйрттаа бу корсунуу үзүүлэлтүүнэ тухо кынчалалчыны билээ, кийнчилгээр бирх комону мэсэгээгээр таразин буюла. Бутун

Россияндаа ово искусство оскуолаларын куонкурууттар Хөтөвөтөөрөө ово искусство оскуолат "Душаша школа искусств" 2016 г. лауреат үрүүкчилгээни.

Калыптан кийнчилгээн, дыхтар хамсаанын тэнэ, Эр дын түмүүт, инвеки күннээ таразста дылжсан, алжас буолбатаа. Эр дын түмүүттүү ийнчилгээнд салын ний, ово, дын күргээн түрүктэх буларыгар түншлэхмөн бирт интэгрийн корсунуулзарын мөсөнчилгээр тээрийн мытчындар. Ол күрүү, ийнчилгээнд салын нийхэн түрүктэх буларыгар түрүктэх кийтэд үзүүлэлтээрээ салалтадын барылар. Аялдас ул оюону ийнэр ийнчилгээр, оюону үзүүлэлтээр, таразынга салалтадаа дылжсан, алжас буолбатаа. Аялдас ул оюону ийнэр ийнчилгээр, оюону үзүүлэлтээр, таразынга салалтадаа дылжсан, алжас буолбатаа.

Салалтада



Билии төрдүн барытын биэрбүт сирим баар – Чурапчы

Төрөөбүт соругум

Чурапчы улуулун үөрэбин салалттын "Сана олох" ханыакка анал сыйнарыты № 2

2016 сүйт
Ахсынны
15
КУНЭ
ЧЭЛГИЭР
№ 136 (11303)

САЛАЙДАЧЧЫ МУННУГА

Улусуутгэр 26 оюулаа, 24 унуйсан, 3 эвни үөрэхэзгин таритапзра обону итигэж-чөрэтийнэ улзлиллэр. Санга уйз технологиялтара уврах хаачьстыбатын тулсын туулпанан, обону ингриимит билитин-наруулт иниши олбор таба тунаарыгар, алохо мистэтин булунарыгар ананан уврах проценчыгар киллэриллэллэр. Билинни цифровой уйз чигит бэйтэн замин ыкшта тэнээ хардьыльырыгар, сайдарыгар опук уурара улзлии сындар педагог бэйтэн замин таанын ханык баадар көрүнүнэн урдатинэн улзтигар тунаанахтаах, сл – билинни зам ирдэбиз.

Т.В. ПАВЛОВА, уврах салалттын начальника.

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Сылангаацы «Сулусчаан» унуйсан, Д.П. Коркин аатынан ЧРСИО 50 саллаах уонна Арылаах ортооскуолатын 125 саллаах убгуудэйдэринэн колективтары, үөрнээччилтийн ханык баадар көрүнүнэн урдатинэн улзтигар тунаанахтаах, сл – билинни зам ирдэбиз.

Унэр колонзни шиншиг, үөртшиг ор заминэх сиралаах улзэрэс сыйналанан, Оросгүүбулуга, улус салалталаарын, улустаадын горху управлениештийн урдукунайадарын ылбыт биш идээхэвчлэвшигэр аймнылаах үзүүтигээр-хамнаасынтыгаг оссо урдук синийшилэри, дьолу-сөргүн баадарыт!

Би ноги улусуутгэр уяланнайар аймнылаах үзүүтигэх хамнастара ореспүүбулүсээ бишир бастынайар ахсаашарыгтар сынцайар. Бүгүн би ноги РФ үөрбүрийн түүнч, улус Муньзын депутаты М.Н. Яковleva салайар «Мичиль» обону салалталаарын замин-унуйсан улзти тунааны билсийнээни. Чурапчы ижилэхгүй бастасы унуйсаныгар билгийн 100-тэй тахса обоо иштэлж.

ҮОФГС ирдэлийн ослуге инициацүү үөрэхэзгин сүрүн сана-согтуу – обоо эрчинчи сайдарыг ослуги байдалын тээрийн бозор. Манна бастаган турал, обону ыкшта биригэ угалийр, угшиор дюн – нас бийрдил педогийн обоо, теролтуук, үзүүлэх сыйнанын тутулухтаах. Онон тус билгийн корутүн зам ирдэлийн түүчинийн арасчынайах семинаардага, конференциялгарын ыкшты, мастер-классынтын, юонуустаарын, куролсэргээс уонна обществийн тээвэрээ кохгохгүй ыкштан танымындын кордоголдер. Ол курдук, наолагыб Н.Н. Маркова, алын ыкшынччын чуулганын уонна унуйсанын педагогарын «Нийтний стандарт – новый педагог» улустаадын юонуустуулж түмүнчүүн финалтагасан, «Сын и изучение» юонуустуулж тобижак, улус, ореспүүбулүсээ анал түмүнчэрийн синийтигэх заман Лауреаг урдук алын сүнз, СФ «Саха сирийн эрэл» балын онцгадаламмын.



ИНДИГИРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

С 23 по 25 ноября состоялся Индигирский образовательный форум в Оймяконском районе, где приняли участие около тридцати делегатов педагогической общественности Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таганского, Момсного улусов. Основная идея форума – создание, обсуждение и разработка стратегии развития образования в форме сетевого взаимодействия между улусами федеральной автономии «Колыма». С нашего улуса на этом форуме приняли участие заместитель начальника МКУ Ю.Н.Б. Федорова и специалист методического отдела Н.П.Артемьев, заместитель директора по информатизации Чурапчинской гимназии И.В.Синцев, заместитель директора Басытской СОШ В.П.Слепцова.

В рамках форума прошли мастер-классы, диалоговые площадки ведущих учителей из перечисленных улусов, круглые столы, творческие выставки школьников Юочигской, Томторской СОШ, школ Усть-Неры, методические семинары для педагогических работников. На пленарном заседании в Усть-Нере принята резолюция о сетевом сообществе, подписано партнерское соглашение «О реализации сетевого проекта «Открытая школа» между Министерством образования РС(Я), администрацией Оймяконского улуса, полномочными представителями делегаций улусов.

Форум начался с посещения Юочигской СОШ. Мы познакомились со школой, учащиеся разных классов показали концерт с песнями, прочтением стихов на родном языке, увидели эпические танцевальные номера. Состоялась встреча с педагогами школы, общественностью наслега.

Открытием для нас явился второй день при посещении Томторской СОШ им. Н.М.Заболоцкого. Нам был представлен творческий час заслуженного учителя РФ, руководителя литературно-художественного музея Томторской СОШ Марии Богровой «Я поведу тебя в музей...». В этом музее собраны произведения и документы прошедших в этих местах ссылку репрессированных писателей Вершина Шаламова, Бориса Ручева, Андрея Альдани-Семенова. Собрано много материала о колымских лагерях, о строительстве колымской дороги, воспоминания ссыльных, кино-фото документы. Материалы музея широко используются не только школами Оймякона, но и школами других регионов при воспитательной работе.

Другим новшеством для нас явился просмотр короткометраж-



ного фильма «Магна» по одноименному рассказу писателя Н.М.Заболоцкого-Чысхана, созданного группой школьников. Фильм является так называемым «версией подрастающего поколения» названного произведения и смотрится на одном дыхании. Примечательно, что сценарий фильма, актерская работа, авторский текст, съемка, монтаж фильма, режиссерская работа проходят на школами. Нам очень понравилось, что школа пошла навстречу детским желаниям и помогла привести сцену, хорошую литературу для создания юнонфильма в связи с Годом кино.

В самой Усть-Нере можно отметить форму проведения круглого стола «Современные подходы к преподаванию русского языка в районах Крайнего Севера», который завершился чтением участниками круглого стола спичек из произведений ссыльных писателей.

Работа Индигирского образовательного форума укрепит образовательные связи между наими улусами и позволит создать открытое образовательное пространство, основанное на сетевом взаимодействии, начиная с простейших форм, начиная использованием телекоммуникаций. Для открытия этого пространства наш улус предложил использовать при сетевом взаимодействии свою заделы по он-лайн технологиям, апробированным и инновационным расгубиние, такие как технология проведения профориентации, профориентатор, темнологии компьютерного измерения качества обучения.

Н.П.АРТЕМЬЕВ,

клип, специалист методического отдела МКУ Ю.

“МИЧИЛЛЭРГЭ” ҮЛЭ-ХАМНАС КҮӨСТҮҮ ОРГУЙАР

Улаан болох обогорун работотехникаца сыйнары, ишчээчи М.С.Кардашевская сонинлон, интэрийнгэээн, дьобурдаа обогоруунайан дээрэгтэн, Эрсан Постников уонна Дылус Григорьев ореспүүбулүсээжи «РобоФест» фестивалы, Бууты Россияны «Инженерные кадры России» курх регионалын туумээр «Оный инженер» хайснайтарын ыкшынччын тасхьбыттара. Салтын уолштар Кизиль, куорика буслуг «Икареною» Бууты Россияны юонуустуулж кыгтан, ашиг болони, мэзээн уонна куболы ын тус кынхтарын мээрбүрүгээр.

Үөрэхэзинэйн эзгийн улмаа үескүүргээр азэмийт М.Д.Вырдылина, А.Н.Коркана «Преемственность между дошкольным и начальным образованием в условиях реализации ФГОС» методичкий намо кийгүүлийн үлүүкан салалтын ейбулүн кун сирийн корд. Социальный партнеры, С.А. Новгородов ашынан Чурапчы ортооскуолын (дир. Н.В.Урова) ыкшта «Преемственность содержания технологий дошкольного и начального образования через образовательное путешествие» дин семинар улус унуйсанын уонна алын сүнүүх ослуга педагогтарын тээвэрчилж.

Үнүйгээмжтэй үлүүбүрэг социальний партнерырьг Дьокускайын педагогический колледж преподаватээрэй аланын мөн ыкшыны ылбыттара «Оюу сийн бинээ» дин СФ Национальный художественный музейн (сал. А.Л.Габышев) кун сирийн, Экскузух Олоний ашынан Норогт аймнын ыкшын (сал. Я.В.Иппатова) Алан дойнай коруттарын куукулаларын коллежийтгээн бывыстайларыга ултобогитэр.

ХИФУ Педагогический институт ослуга инициацүү салалтын ыкшта собуул түүрэн педагогической десант чөрчилгээн практикийн үлбүтэн кордоген излээнин, устуулонягра, магистринягра уонна преподавателтэгэй алан, мастер-классынтын ыкшты үүгээс кублуулж.

Байыл ыттылтыг норуутар ишиг арьштарынайан НПК-га ыкшаммыт

М.Д.Жиркова Санкт-Петербург куорака «Пространство музея и зрителя: теория и практика современных возможностей» норуутар ишиг арьштарынайан научно-практической конференциинде ыкштан кийгээр Марияна Николаевна Рессия үрдүүн сөбөхөн уврек гэржилтийн «Сотрудничество с исполнителями культуры и искусств по проблемам дошкольного образования» даалдайланын ыкштан мустуб дэвнүү сохтуулж, сонирхдага. Маны тайланы, Мишайловской заможа, Иппини уонна арьштарын көрдэгэрийн Мраморной дьобурьска интэрийнай мастер-хамнастара, лынгэлтигээрийн кынхтарын. Музей салалтарынайан кордийн, уврекин сэргэн иштэгтэй.

О.А.Туминин салайар «Сектор экспериментального воспитания» ослуга инициацүү саистах уонна алын сүнүүх ослуга педагогтарынайан И.Л.Бабина салайар «Русский музей: Виртуальный флаг» байралынайан үлэтийн бэлгийнээр.

Марияна Николаевна «САХА» НЦИК рионийн бэрхшигчээр, «Учитель, будь сильнее» рубрикава «Миним» эзгийн инициацүү социальный партнерынайан ыкшта биригээ түүрэн сүрьеэнчүүийн уралы хайснавын түүрэн ашынан кордогол. Саха Ореспүүбулүстин профсоюзчын федерацтнин «Бастыг социальный партнер» хайснайтарын үлүүбүмчтэй 3-мисгийнхэнтэй.

Өссо даацаа социальный партнердын ыкшта санаа байрлалынайын толкуйдаан, Марияна Николаевна юустэй тээвэр сүлдлэр. Или курдук, кионг ис хоннонос, инихи тус керүүлдэх уралы үүлж-хамнастах, сүнүүхийнхэнэхээдээх уралы тээвэрчилж үйнхүүччийн салайзачын ослуга көрүүтүүтэй, обону юонуустуулж иштэгээнчийнга усулубуйнаа усулчилжтэй, дыннуу салайзачын тутуулжийн кийгээнүүлжтэй.

Албанынгаа Государственный «Нуучча музей» ыттырьытын М.Н.Яковлев,

М.Д.Вырдылина, «Мичиль» унуйсан иштэгчидэй.

